

ACTIVITATS P4

ÒLA MAINATGES E MAINADES DE P4!!!



CONTUNHAM EN CASA E ENTÀ QUE POGAM ENTRETENGUER-MOS UN SHINHAU MÈS VOS PREPAUSAM MÈS ACTIVITATS... DEMORAM QUE SIGUEN DETH VÒSTE GUST.

VOS REBRAMBAM QUE PODETZ COMUNICAR-VOS DAMB NOSATES PER CORREU ELECTRONIC.

NÚRIA, ESTHER, PATRICIA E MARTA.

DELUNÇ 30	DIMARÇ 31	DIMÈRCLEÇ 1	DIJAUS 2	DIUENDREÇ 3
USATGE DETH CALENDARI: DIA DERA SETMANA, NUMERÒ E MES DER AN. ESCRITURA DERA DATA.	USATGE DETH CALENDARI: DIA DERA SETMANA, NUMERÒ E MES DER AN. ESCRITURA DERA DATA.	USATGE DETH CALENDARI: DIA DERA SETMANA, NUMERÒ E MES DER AN. ESCRITURA DERA DATA.	USATGE DETH CALENDARI: DIA DERA SETMANA, NUMERÒ E MES DER AN. ESCRITURA DERA DATA.	USATGE DETH CALENDARI: DIA DERA SETMANA, NUMERÒ E MES DER AN. ESCRITURA DERA DATA.
LECTOESCRITURA CONDE INDI.	MATEMATIQUES • NUMERACION E SOMA	TALHÈR DE TRACI	MATEMATIQUES • SUDOKUS. • RESSOLUCION PROBLEMES ORAUS.	LECTOESCRITURA CONDE INDI.
PSICOMOTRICITAT IÒGA	TALHÈR DE BOHAR	PSICOMOTRICITAT BALH	TALHÈR DE LENGUA	PSICOMOTRICITAT TWISTER CASALÈR

LECTOESCRITURA:

CONTUNHAM DAMB ERA ELLABORACION DETH CONDE SUS ES INDIS.

PENDENT AGUESTA SETMANA ESCRIUERAM 2 HUELHES DETH CONDE A ON EN CADA PAGINA AURÀ DE GÉSSER ENA FRASA ERA PARAULA:

PAG 4: - PLUMES

PAG 5: - TIPI

SEGUR QU'AUETZ COMENÇAT A PREMANIR UNS CONDES FANTASTICS !!

MATEMATIQUES


- NUMERACION E SOMA

JOGAM A FORMAR NUMERÒS DAMB ES FICHES DETH DOMINO. PODEM REALIZAR 5 CERCLES MEJANS EN UA

HUELHA E ESCRIEM LAGUENS DE CADA CERCLE UN NUMERÒ. ETH 2, 3, 4, 5 E 6.

CALERÀ COMPDAR ES PUNTETS DE CADA FICHA E PLAÇAR-LA SEGONTES ETH NUMÈRO DE PUNTETS.

TANBEN PODEM REALIZAR SOMES DAMB ES DUES PARTS DERA FICHA DE DOMINÒ



- SUDOKUS

PENDENT ETH DUSAU TRIMÈSTRE AUEM INICIAT ERA REALIZACION DE SUDOKUS SENZILHS. VOS PASSAM UN LINK ENTÀ POGATZ REALIZAR ES MES FACILS ENA TABLETA O EN ORDENADOR.

<https://clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jcllc.js/index.html>

TANBEN PODETZ IMPRIMIR-NE BETH UN:

	1	4	2
4	2		
		2	4
2	4	3	

	□	△	
○	△	☆	
□		○	
△	○		

- PROBLÈMES ORAUS.

Entà refortilhar eth cacul mentau podetz formular desparièrs problèmes oraus de soma o rèsta. Ei important verbalizar eth numerò e de çò que se parle.

(4 camions), entà qu'era activitat sigue mès complèta podetz escriuer eth resultat en ua huelha o taulèu en tot incidir damb era direccion avienta des numeròs.

Contunham damb es problèmes tipus que mos mostrèrem era semana anteriora.

TALHÈR DE BOHAR

Ellaboram un petit estorment entà poder realizar era activitat de bohar.

Materiaus:

- 1 canheta
- cinta adhesiua.
- cartulina o envas de cereaus o caisha de galhetes.
- paper albal o pilòta de pin pòn.

Passi a seguir:

- Diboishar o calcar ena cartulina un cercle mejan.
- Rebracar pera linha eth cercle.
- Hèr un petit talh enquià eth miei deth cercle entà poderformar eth cono.
- Formar eth cono, introdusir era canheta e colar damb cinta adhesiua.
- Fomar ua piloteta damb papèr albal.
- Eth nòste jòc de bohar ei prest e podem començar a bohar entà lheuar era piloteta.

Mos podetz enviar fotografies deth vòste esturment de bohar e de coma bohatz de fòrt!!



TALHÈR DE LENGUA

Entà poder adquirir ua bona parla e articular ben es sons realizaram deuant d' un miralh desparièrs exercicis damb era lengua.

Non vou arrir!!!

(ei broma)




TALHÈR DE TRACI

Entà poder treballar era elaboracion de desparièrs traci ellaboraram ua petita caisha entà realizar aquest exercici.

Premaniram ua caisha de sabates o tupper a on meteram ua huelha de color en hons e dempús higeram una capa de sau laguens.

En auta huelha papa o mama realizaran desparièrs traci o diboishi sensilhs que es mainatges aurán d'imitar hènt-les damb eth dit.



Entà practicar er acte de rebracar tanben vos prepausam de rebracar traci en tot hèr-lo pera linha e tìer ua bona posicion deth cos e des dits ara ora de rebracar.




PSICOMOTRICITAT

Ém en casa mès e mos cau botjar, per aquerò vos batlham ues prepauses motivadores entà que botgesquetz eth vòste còs. Vos animatz ?

Iòga: <https://www.yogateca.com/yoga-para-ninos-5-posturas-para-practicar-con-tus-hijos/>

Balh: zumba <https://youtu.be/ymigWt5TOV8>

Contròtle deth còs: jòc tipus twister



Tanben podetz méter en youtube eth “canta juegos” e qu’era mainadera dance e s’expresse coma volgue!!